

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z  
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
ZAKONA O GIMNAZIJI

Prolašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gimnaziji**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva na 10.sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 30.jula 2013. godine

Broj: 01-1445/2  
Podgorica 02.08.2013.

PREDSJEDNIK CRNE GORE

Filip Vujanović



Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na 10. sednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 30. jula 2013. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GIMNAZIJI**

### **Član 1**

U Zakonu o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG“, broj 45/10) u članu 3 stav 3 riječi: „ministarstva nadležnog za prosvjetu i nauku“ zamjenjuju se riječima: „organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete.“

### **Član 2**

Član 9 briše se.

### **Član 3**

Član 10 mijenja se i glasi:

#### **„Posebne potrebe**

### **Član 10**

Obrazovanje u gimnaziji učenika sa posebnim obrazovnim potrebama (učenici sa smetnjama i teškoćama u razvoju) ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima.“

### **Član 4**

Član 14 mijenja se i glasi:

#### **„Upis stranih državljana i lica sa inostranom obrazovnom ispravom**

### **Član 14**

Strani državljanin koji ima privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Crnoj Gori može se upisati u gimnaziju po uslovima kao i crnogorski državljanin, u skladu sa ovim zakonom.

Škola je dužna da učeniku iz stava 1 ovog člana i učeniku crnogorskom državljaninu koji ne poznaje ili nedovoljno poznaje jezik na kojem se izvodi nastava pruži pomoć u savladavanju jezika.

Lice koje je završilo osnovnu školu ili je započelo, odnosno steklo dio obrazovanja u inostranstvu može se upisati u gimnaziju, ako mu je priznata inostrana obrazovna isprava, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo može odrediti broj upisnih mjesta u okviru programa za razmjenu učenika.“

### **Član 5**

U članu 15 stav 1 riječi: „šest mjeseci“ zamjenjuju se riječima: „četiri mjeseca“.

### **Član 6**

U članu 16 stav 1 tačka 2 poslije riječi „sadržaje“ dodaju se riječi: „(dodatna, dopunska i fakultativna nastava, ekskurzije, izleti i sl.); “.

Tač. 5 i 6 brišu se.

Dosadašnje tač. 7, 8 i 9 postaju tač. 5, 6 i 7.

#### **Član 7**

Naziv člana 18 mijenja se i glasi: „Godišnji program rada“.

U stavu 1 riječi: „planu i“ brišu se.

U uvodnoj rečenici stava 2 riječi: „plan i“ brišu se.

U tački 1 riječi: „obim i raspored“ zamjenjuju se riječju „organizaciju“.

U tački 2 riječ „obim“ zamjenjuje se riječju „organizaciju“.

U tački 3 riječ „obezbjedenje“ zamjenjuje se riječima: „plan obezbjeđenja“.

Poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

„9a) plan rada direktora, pomoćnika direktora, stručnih saradnika i stručnih organa;“.

#### **Član 8**

Član 28 briše se.

#### **Član 9**

Član 30 mijenja se i glasi:

#### **„Podzakonska regulativa**

#### **Član 30**

Način i postupak ocjenjivanja znanja učenika bliže se uređuje propisom Ministarstva.“

#### **Član 10**

U članu 31 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ispiti iz stava 1 ovog člana polažu se u: junskom, avgustovskom i januarskom ispitnom roku, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.“

#### **Član 11**

U članu 35 stav 5 riječi: „vrhunski sportisti“ zamjenjuju se riječima: „koji se samostalno ili u okviru sportskog kluba pripremaju i takmiče u određenom sportu (u daljem tekstu: učenik sportista) na predlog nacionalnog sportskog saveza.“

#### **Član 12**

U članu 36 stav 6 mijenja se i glasi:

„Vanredni učenik i učenik iz člana 45 stav 1 tač. 3 i 5 ovog zakona za polaganje razrednih ispita i za časove pripremne nastave iz člana 36a ovog zakona plaća naknadu u visini koju utvrđuje Ministarstvo.“

Stav 7 briše se.

#### **Član 13**

U članu 36a stav 1 riječi: „vanredni učenik“ zamjenjuju se riječima: „učenik iz člana 36 stav 6 ovog zakona.“

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Učenik iz člana 45 stav 1 tač. 3 i 5 ovog zakona je obavezan da pohađa pripremnu nastavu ako mu je status redovnog učenika prestao u prvom polugodištu tekuće školske godine.“

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

#### **Član 14**

U članu 37 riječ „Polaganje“ zamjenjuje se riječima: “Način i postupak polaganja“.

#### **Član 15**

U članu 38 poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„Učenik koji nije položio maturalni ispit u junskom i avgustovskom roku ima pravo da polaže maturalni ispit, bez plaćanja naknade, u narednoj školskoj godini.“

Dosadašnji stav 7 postaje stav 8.

#### **Član 16**

Član 38a mijenja se i glasi:

#### **„Državna komisija za maturalni ispit**

#### **Član 38a**

Radi pripreme i izvođenja maturalnog ispita Ministarstvo obrazuje Državnu komisiju za maturalni ispit (u daljem tekstu: Komisija), na period od četiri godine.

Komisija ima sedam članova.

Članovi Komisije su po funkciji: ministar nadležan za poslove prosvjete, direktor Zavoda za školsvo, direktor Centra za stručno obrazovanje i direktor Ispitnog centra.

Aktom o obrazovanju Komisije iz stava 1 ovog člana utvrđuje se bliži sastav, način rada i odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Komisije.“

#### **Član 17**

Poslije člana 38a dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Nadležnost Državne komisije za maturalni ispit**

#### **Član 38b**

Komisija iz člana 38a ovog zakona:

1) određuje granicu prelaznosti za nastavne predmete koji se polažu na maturalnom ispitu, na predlog Ispitnog centra;

2) odlučuje o sprovođenju eksperimentalnog maturalnog ispita i obimu i načinu sprovođenja tog ispita;

3) razmatra izvještaj Ispitnog centra o rezultatima postignutim na maturalnom ispitu;

4) odlučuje o drugim pitanjima od značaja za sprovođenje maturalnog ispita.“

#### **Član 18**

U članu 41 stav 4 riječi: „ i nauke“ brišu se.

#### **Član 19**

U članu 43 stav 3 briše se.

#### **Član 20**

Poslije člana 43 dodaje se novi član koji glasi:

## **„Prilagođavanje ispunjavanja nastavnih obaveza**

### **Član 43a**

Učeniku sportisti, odnosno učeniku koji se priprema za međunarodno takmičenje u znanju može se prilagoditi ispunjavanje nastavnih obaveza, na način koji odredi nastavničko vijeće.“

### **Član 21**

U članu 45 stav 3 poslije riječi: „školskoj godini“ dodaju se riječi: „i istoj školi“.

### **Član 22**

U članu 45a stav 1 riječi: „u toku nastavne godine najkasnije dva mjeseca prije završetka nastavne godine“ zamjenjuju se riječima: „do 1. marta tekuće školske godine.“

### **Član 23**

U članu 47 stav 1 riječ „vrhunskom“ briše se.

### **Član 24**

U članu 49 stav 3 poslije riječi: „školskoj godini“ dodaju se riječi: „i istoj školi“.

### **Član 25**

U članu 50 stav 1 mijenja se i glasi:

„Odluku o isključenju učenika iz škole iz člana 45 stav 1 tačka 3 ovog zakona donosi nastavničko vijeće.“

U stavu 3 riječi: „o isključenju i prestanku statusa redovnog učenika iz člana 45 stav 1 tač. 4, 5, 6 i 7“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 2 ovog člana i člana 45 stav 2“.

Poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Učenika iz stava 3 ovog člana koji ugrožava bezbjednost i sigurnost drugih učenika i zaposlenih, kao i imovinu škole direktor može udaljiti iz škole do donošenja drugostepene odluke.

O udaljenju iz škole direktor odlučuje rješenjem, na koje nije dozvoljena žalba.“

Dosadašnji stav 5 postaje stav 7.

### **Član 26**

Član 53 mijenja se i glasi:

## **„Nastavnici**

### **Član 53**

Nastavnik u gimnaziji može biti lice koje ima sedmi nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (u daljem tekstu: okvir kvalifikacija), podnivo jedan (240 kredita CSPK-a), odgovarajućeg profila.“

### **Član 27**

Član 54 mijenja se i glasi:

## **„Stručni saradnik i saradnik u nastavi**

### **Član 54**

Stručni saradnik (pedagog, psiholog, bibliotekar i dr.) može biti lice koje ima sedmi nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (240 kredita CSPK-a), odgovarajućeg profila.



Saradnik u nastavi (laborant) može biti lice koje ima najmanje četvrti nivo okvira kvalifikacije, podnivo jedan (240 kredita CSPK-a), odgovarajućeg profila i ima potrebno iskustvo.“

#### **Član 28**

Član 55 briše se.

#### **Član 29**

Član 58 mijenja se i glasi:

#### **„Oblast obrazovanja**

#### **Član 58**

Oblast (profil) obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi utvrđuje se propisom Ministarstva.“

#### **Član 30**

Poslije člana 65 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Prestanak važenja**

#### **Član 65a**

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o srednjoj školi („Službeni list SRCG“, broj 28/91 i „Službeni list RCG“, br. 56/92 i 27/94).“

#### **Stupanje na snagu**

#### **Član 31**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj 26-1/13-5/12

EPA 213 XXV

Podgorica, 30.jul 2013. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA



PREDŠEDNIK

Ranko Krivokapić